

CRNA GORA
JPU „Đina Vrbica“ Podgorica
Djelovodni broj: 7531
ESJN: 91088
Mjesto i datum: Podgorica, 30.06.2025. godine

„FRIGO ELEKTRO SISTEM“ DOO
Broj 80/25
Nikšić, 09.07. 2025 god.

UGOVOR **o isporuci kuhinjske opreme (Partija 1)**

Ovaj ugovor je zaključen u Podgorici između:

Naručioca JPU „Đina Vrbica“ sa sjedištem u Podgorici, Ulica Mirka Banjevića broj 6, PIB: 02679175, Broj računa: 510-204113-62, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 20 673 748, koga zastupa Bojana Razić, direktorica (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača „Frigo Elektro Sistem“ d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, Njegoševa ulica bb, Broj računa: 535-3149-41, Naziv banke: Prva banka Crne Gore a.d. Podgorica, kontakt telefoni: (+382) 40 465 628 i (+382) 67 620 902, koga zastupa Predrag Bigović, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke kuhinjske opreme i opreme za vešeraj (po partijama) broj 5144 od 30.04.2025. godine, objavljena na ESJN dana 30.04.2025. godine, šifra postupka 91088;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 7530 od 30.06.2025. godine;

Ponuda ponudača **„Frigo Elektro Sistem“ d.o.o. Nikšić** za Partiju 1, dostavljena preko ESJN dana 16.05.2025. godine pod šifrom 129147.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka kuhinjske opreme (u daljem tekstu: **oprema**), u svemu prema uslovima i zahtjevima **Naručioca** postavljenim u Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke kuhinjske opreme i opreme za vešeraj (po partijama) broj 5144 od 30.04.2025. godine, objavljena na ESJN dana 30.04.2025. godine, šifra postupka 91088, tehničkoj specifikaciji za Partiju 1: Kuhinjska oprema i ponudi ponudača **„Frigo Elektro Sistem“ d.o.o. Nikšić** (u daljem tekstu: **Dobavljač**) koja je dostavljena preko ESJN dana 16.05.2025. godine, šifra ponude 129147 (u daljem tekstu: **Ponuda**), čiji finansijski dio čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da **Naručiocu** isporuči opremu specifikovanu članom 1 ovog ugovora, a **Naručilac** se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču ugovorenu vrijednost opreme prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i uslovima iz ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupno ugovorena vrijednost opreme iz člana 1 ovog ugovora iznosi 209.828,00 € bez PDV-a. Vrijednost PDV-a iznosi 44.063,88 €.

U slučaju kašnjenja prilikom isporuke, osim u slučaju iz člana 19 ovog ugovora, Dobavljač se obavezuje da plaća ugovornu kaznu u iznosu od 2.000,00 € za svaki započeti dan zakašnjenja, a najviše do 20.000,00 € (maksimalno deset dana kašnjenja od isteka posljednjeg dana ugovorenog roka za isporuku), što ne oslobađa Dobavljača da u cjelosti i u ugovorenom kvalitetu isporuči ugovorenu opremu.

U slučaju da nakon isteka ovog perioda (deset dana), Dobavljač ne isporuči ugovorenu opremu, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora iz člana 15 ovog ugovora.

Naručilac će prvog dana po isteku ugovorenog roka za isporuku upozoriti Dobavljača da je zapao u docnju i da Naručilac počinje da obračunava ugovornu kaznu, uz napomenu da će po isteku maksimalnog perioda kašnjenja, u slučaju da ne bude izvršena isporuka ugovorene opreme na ugovoreni način, biti aktivirana garancija za dobro izvršenje ugovora iz člana 15 ovog ugovora.

Odredba o ugovornoj kazni se primjenjuje i na reklamacioni rok prilikom prijema opreme iz člana 6 stav 5 ovog ugovora, pri čemu je maksimalni rok kašnjenja pet dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji, nakon čega se ovaj ugovor raskida i Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora iz člana 15 ovog ugovora.

Član 4

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču plati ugovorenu opremu po njenoj isporuci, na žiro račun broj 535-3149-41 koji se vodi kod Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom i Zapisnikom o primopredaji).

Po isplati ugovorene cijene na način opisan u stavu 1 ovog člana, sve finansijske obaveze Naručioca prema Dobavljaču po osnovu ovog ugovora prestaju.

PRIMOPREDAJA OPREME

Član 5

Dobavljač se obavezuje da isporuku opreme izvrši u roku od 30 dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

Mjesto isporuke opreme je Podgorica, kuhinje koje se nalaze u vaspitnim jedinicama JPU „Đina Vrbica“ Podgorica na teritoriji Glavnog grada Podgorica: VJ „Poletarac“, ulica Radosava Burića bb, VJ „Đina Vrbica“, bulevar Save Kovačevića bb, VJ „Bubamara“, Hercegovačka ulica broj 103, VJ „Jelena Četković 1“, ulica Spasoja Raspopovića broj 22, VJ „Jelena Četković 2“, ulica V proleterske bb, VJ „Dragan Radulović“, ulica Mirka Banjevića broj 6, VJ „Mali Princ“, ulica Velimira Stojanovića bb, VJ „Petar Pan“, ulica Aleksandra Divajna broj 2, VJ „Ljubović 1“, ulica Vitnija Vorena bb, VJ „Zvončić“, ulica Franca Rozmana bb i nova vaspitna jedinica u Zagoriču čije se otvaranje očekuje tokom realizacije ugovora.

Dispoziciju opreme koju treba isporučiti i ugraditi u objektima vaspitnih jedinica iz stava 2 ovog člana, Naručilac će dostaviti Dobavljaču na dan zaključivanja ugovora o javnoj nabavi.

Član 6

Ovlašćeno/a lice/a Naručioca za prijem opreme i praćenje realizacije ovog ugovora će u mjestu isporuke izvršiti kvalitativan i količinski prijem opreme, što će se potvrditi potpisivanjem otpremnice, od strane ovlašćenih lica Naručioca i Dobavljača, kao i Zapisnika o primopredaji opreme.

Naručilac će za potrebe prijema ugovorene opreme i praćenja realizacije ovog ugovora rješenjem imenovati lica iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

Komisija iz stava 2 ovog člana će prilikom prijema opreme vršiti kontrolu da li isporučena oprema odgovara bitnim karakteristikama koje su definisani specifikacijom predmeta nabavke i Ponudom Dobavljača.

Ukoliko se ustanovi da je isporučena oprema u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke definisanim specifikacijom i Ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje kompletna i sa kompletnom dokumentacijom (ovjereni garantni listovi, uputstvo za rukovanje i pravilnu upotrebu i osnovno održavanje, na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i deklaracije od strane proizvođača), sačinjava se Zapisnik o primopredaji opreme, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača.

U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena oprema ne odgovara traženim karakteristikama definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, Dobavljač se obavezuje da o svom trošku vrati i zamijeni opremom ugovorenog kvaliteta, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (ovjereni garantni listovi, uputstvo za rukovanje i pravilnu upotrebu i osnovno održavanje, na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i deklaracije od strane proizvođača), u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Član 7

Primopredaja podrazumijeva isporuku i montažu (instalaciju) uređaja i sve specifikovane dodatne opreme, provjeru rada - testiranje, kalibraciju svih dijelova uređaja, testiranje dodatne opreme u skladu sa zahtjevom, tehničkom specifikacijom iz Tenderske dokumentacije i u skladu sa ponudom Dobavljača.

Primopredaja iz stava 1 ovog člana obuhvata primopredaju svih garancija, prateće dokumentacije i izvršenu obuku za rada na isporučenim uređajima na lokaciji Naručioca, što se sve dokumentacije Zapisnikom o primopredaji.

GARANTNI ROK, GARANCIJA KVALITETA, SERVISIRANJE I USLUGE TEHNIČKE POMOĆI U VANGARANTNOM PERIODU

Član 8

Garantni rok na isporučenu opremu i montažu (instalaciju) iznosi 5 godina od dana prijema opreme od strane Naručioca.

Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji opreme, pri čemu ovaj period mora biti pokriven proizvođačkom garancijom i ista mora biti dostavljena prilikom primopredaje opreme.

Garancija podrazumijeva isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova o trošku Dobavljača.

Vrijeme potpune ispravnosti opreme i korišćenja potpune funkcionalnosti opreme u garantnom roku će biti najmanje 340 dana godišnje (svake ugovorene godine garantnog roka).

Za svaki dan nefunkcionalnosti opreme u garantnom roku garancija se produžava.

Član 9

Dobavljač garantuje Naručiocu da je oprema nova i neupotrebljavana i da nema nikakvih materijalnih i pravnih nedostataka.

Kompletna oprema mora biti osigurana od oštećenja u periodu isporuke do primopredaje.

Dobavljač garantuje Naručiocu za kvalitet opreme, kao i da će oprema koju isporučuje u svemu odgovarati karakteristikama navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i Ponudi.

Prilikom isporuke, Dobavljač se obavezuje da Naručiocu dostavi proizvođačke deklaracije i tehničku dokumentaciju, kao i ovjerene garantne listove, uputstvo za rukovanje i pravilnu upotrebu i osnovno održavanje, koja mora biti na crnogorskom jeziku, odnosno drugom jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa ustavom i zakonom.

Član 10

Dobavljač se obavezuje da će obezbijediti servisere za održavanje i servisiranje opreme koji su ovlašćeni i osposobljeni od strane proizvođača opreme za vršenje servisiranja, u skladu sa Ponudom.

Dobavljač se obavezuje da će se u toku garantnog roka odazvati na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24 časa od prijave kvara pisanim putem od strane Naručioca i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od sedam dana od dana prijave kvara.

Ukoliko ne otkloni kvar u roku iz stava 2 ovog člana, Naručilac ima pravo za naknadu prouzrokovane štete tako što će nam za svaki dan nefunkcionalnosti opreme ili djela opreme naplatiti od iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru, do najviše 5% vrijednosti ugovora, nakon čega se ugovor smatra raskinutim i biće izvršeno aktiviranje garancije za garantni period iz člana 16 ovog ugovora.

Svi troškovi servisiranja i popravke u garantnom roku iz člana 8 stav 1 ovog ugovora, bez obzira da li je u pitanju servisiranje po pozivu Naručioca ili redovno (preventivno) održavanje, padaju na teret Dobavljača.

U garantnom roku iz člana 8 stav 1 ovog ugovora Dobavljač se obavezuje se da će vršiti redovno (preventivno) održavanje opreme 12 puta godišnje u toku garantnog roka iz člana 8 stav 1 ovog ugovora (jednom mjesečno) i sve korektivne radnje u slučaju kvara opreme.

Član 11

Dobavljač se obavezuje da pruža usluge tehničke pomoći u vangarantnom periodu u vremenskom periodu od 10 godina po isteku ugovorenog garantnog roka iz člana 8 stav 1 ovog ugovora.

Period iz stava 1 ovog člana, o trošku Dobavljača, obuhvata kompletno održavanje, uključujući sve preventivne i korektivne radnje, redovno (preventivno) održavanje 12 puta godišnje, nabavku, plaćanje, isporuku, ugradnju i zamjenu rezervnih djelova koji moraju biti novi i neupotrebljavani, bez materijalnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač je dužan da se tokom ugovorenog vangarantnog perioda pružanja tehničke pomoći odazove na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24 časa od prijave kvara pisanim putem od strane Naručioca i da otkloni kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od sedam dana od dana prijave kvara.

Vrijeme potpune ispravnosti opreme i korišćenja potpune funkcionalnosti opreme u vangarantnom periodu mora biti najmanje 340 dana godišnje (svake ugovorene godine usluge tehničke pomoći u vangarantnom periodu).

STRUČNO OSPOSABLJAVANJE, PROBNI RAD I OBEZBJEĐENJE REZERVNIH DJELOVA

Član 12

Dobavljač se obavezuje da izvrši obuku kuhinjskog osoblja (lica zaposlenih kod Naručioca na poslovima pripreme hrane) koje će raditi na isporučenoj opremi u trajanju od 30 radnih dana na lokaciji Naručioca u kojima se vrši isporuka ugovorene opreme iz člana 5 stav 2 ovog ugovora.

Član 13

Dobavljač i Naručilac su saglasni da se ugovora probni rad opreme koja se isporučuje u trajanju od 60 dana od dana primopredaje i puštanja u rad iste.

Ukoliko se u toku probnog rada iz stava 1 ovog člana ispostavi da isporučena oprema ne pokazuje sve potrebne funkcionalnosti u radu, primjenjuju se odredbe uslova Naručioca o prijemu opreme iz člana 6 stav 4 i 5 ovog ugovora.

Član 14

Dobavljač se obavezuje da obezbijedi rezervne djelove u periodu nakon isteka garantnog perioda održavanja opreme, ukupno 20 godina od dana potpisivanja ugovora (pet godina garantnog roka i petnaest godina nakon isteka ugovorenog garantnog roka).

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 15

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog ugovora, uz potpisane primjerke ovog ugovora, dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ovog ugovora sa PDV-om, odnosno na iznos od 5.077,84 €, sa rokom važnosti od 130 dana od dana izdavanja iste, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza i koju će Naručilac aktivirati ako je raskid ovog ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Dobavljača.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

Član 16

Dobavljač se obavezuje da dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Naručioca garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 2% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, odnosno na iznos od 5.077,84 €, sa rokom važnosti za vrijeme ugovorenog garantnog roka na isporučenu opremu od pet godina od dana izdavanja iste i kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza u garantnom roku.

Dobavljač je dužan da ovu garanciju dostavi Naručiocu u roku od sedam dana od dana izvršene isporuke.

Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

U slučaju nemogućnosti izdavanja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku sa rokom važenja na ugovoreni garantni rok, zbog različite poslovne politike banaka, Dobavljač će biti u obavezi da dostavi Naručiocu garanciju sa rokom važenja koji banka odobrava, uz obavezu da 30 dana prije dana isteka roka važenja dostavljene garancije, produži rok važenja iste na naredni odobreni period (aneksira već dostavljenu garanciju ili dostavi novu na odobreni rok od strane poslovne banke), u skladu sa rokom važenja ugovorenog garantnog roka.

Član 17

Dobavljač se obavezuje da dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju za pružanje usluga tehničke pomoći u vangarantnom periodu, u iznosu od 2% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, odnosno na iznos od 5.077,84 €, sa rokom važnosti za vrijeme ugovorenog perioda pružanja tehničke pomoći u vangarantnom periodu od pet godina od dana izdavanja iste i kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza pružanja tehničke pomoći u vangarantnom periodu.

Dobavljač je dužan da ovu garanciju dostavi Naručiocu najkasnije sedam dana prije dana isteka garantnog roka na isporučenu opremu.

Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za pružanje usluga tehničke pomoći u vangarantnom periodu Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

U slučaju nemogućnosti izdavanja garancije za pružanje usluga tehničke pomoći u vangarantnom periodu sa rokom važenja na ugovoreni rok pružanja usluga tehničke pomoći u vangarantnom periodu, zbog različite poslovne politike banaka, Dobavljač će biti u obavezi da dostavi Naručiocu garanciju sa rokom važenja koji banka odobrava, uz obavezu da 30 dana prije dana isteka roka važenja dostavljene garancije, produži rok važenja iste na naredni odobreni period (aneksira već dostavljenu garanciju ili dostavi novu na odobreni rok od strane poslovne banke), u skladu sa rokom važenja ugovorenog roka pružanja usluga tehničke pomoći u vangarantnom periodu.

RASKID UGOVORA

Član 18

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora; izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom; izmjenom se značajno povećava obim ugovora; promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona; ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Član 19

U slučaju raskida ugovora naručilac će obavještenje o raskidu ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ovaj ugovor strane potpisnice mogu da raskinu i sporazumno, u kom slučaju se sačinjava sporazum o raskidu ovog ugovora u pisanoj formi kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ovog ugovora.

IZMJENA UGOVORA

Član 20

Ovaj ugovor tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) radi nabavke dodatnih roba, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti i
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Ako je neophodno u Ugovoru vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

VIŠA SILA

Član 21

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana mogu se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije, pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 22

Dobavljač je dužan da garantuje korektnost u postupku javne nabavke i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabavke kao što su korupcija ili prevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može uticati na zaposlene kod Naručioca koji su na bilo koji način uključeni u predmetni postupak javne nabavke opreme.

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ovaj ugovor će se smatrati ništavim.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ništav je.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme i važi do konačnog ispunjenja svih ugovorenih obaveza od strane obje ugovorne strane u ugovorenom roku.

Član 24

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, broj 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24) koje se odnose na ovu vrstu ugovora i koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 25

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove iz ili povodom ovog ugovora riješe sporazumno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u suprotnom, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 26

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 27

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a ukoliko datum potpisivanja nije isti, danom potpisivanja zadnje ugovorne strane i sačinjen je u četiri istovjetnih primjeraka, od kojih po dva primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC
JPU „ĐINA VRBICA”

DIREKTORICA
Bojana Razić



DOBAVLJAČ
„FRIGO ELEKTRO SISTEM“ D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR

Predrag Bigović

